



Broj: 01-55-4/20/R-145-136

Datum: 05.06.2020. godine

Na osnovu člana 33. stav 1. tačka d). Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 59/10) i člana 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/10 i 7/19) u postupku rješavanja spora po zahtjevu Šteković Rajka iz Banje Luke, zastupanog po punomoćniku Ognjenu D. Đuriću, advokatu iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" – MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se energija isporučuje, odnosno u vezi sa osporavanjem obračuna neovlašteno utrošene električne energije, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 145. redovnoj sjednici, održanoj 05.06.2020. godine, u Trebinju, donijela je

ZAKLJUČAK

Spor pokrenut zahtjevom od 27.01.2019. godine, Šteković Rajka iz Banje Luke, protiv Mješovitog holdinga "ERS" – MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka, u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u sa osporavanjem obračuna neovlašteno utrošene električne energije, rješavaće se u skraćenom postupku.

Obrazloženje

Dana 28.01.2020. godine, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) je primila zahtjev za rješavanje spora Šteković Rajka iz Banje Luke, zastupanog po punomoćniku Ognjenu D. Đuriću, advokatu iz Banje Luke (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) protiv Mješovitog holdinga "ERS" – MP a.d. Trebinje - ZP "Elektrokrajina" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: protivna strana), u vezi sa tarifama po kojima se isporučuje električna energija, odnosno u vezi sa osporavanjem računa za neovlašteno utrošenu električnu energiju broj NF-110647164-7648-13634 od 22.10.2019. godine u iznosu od 23.092,66 KM i broj NF-104435920-7656-13642 od 22.10.2019. godine u iznosu od 5.529,51 KM utvrđenih kontrolom na mjernom mjestu podnosioca zahtjeva ED broj 104435920, u mjestu Bronzani Majdan u Banjoj Luci. U zahtjevu je, između ostalog, navedeno da protivna strana, u svom odgovoru broj 12828 od 11.12.2019. godine na prigovor od 31.10.2019. godine, nije dala potrebna obrazloženja, da je period neovlašćene potrošnje pogrešno utvrđen i da je početak ovoga roka trebalo utvrditi od 18.10.2019. godine, te da podnosilac zahtjeva nije bilo kojom radnjom umišljajno doveo do neovlašćene potrošnje. Podnosilac zahtjeva smatra da su ovi računi netačni i nesrazmjerno visoki, te da je trebalo utrošenu električnu energiju utvrditi na osnovu prosječne potrošnje u određenom vremenskom periodu. Činjenično stanje nije potpuno i tačno utvrđeno, pogrešno je primijenjeno materijalno pravo, te se zbog toga predlaže da se zahtjev usvoji u cjelosti i da

se nadokande troškovi postupka u iznosu od 1.316,25 KM. Uz zahtjev je priložena raspoloživa dokumentacija.

Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva, od protivne strane je, aktom broj 01-55-2/20 od 20.01.2020. godine, zatraženo izjašnjenje o zahtjevu i dostavljanje raspoložive dokumentacije. U izjašnjenju protivne strane, koje je zaprimljeno u Regulatornoj komisiji, dana 21.05.2020. godine, je detaljno obrazloženo da je, dana 18.10.2019. godine, kontrolom mjernog mjesta podnosioca zahtjeva ED broj 104435920, u Bronzanom Majdananu, utvrđena neovlašćena potrošnja električne energije u vidu neovlašćenog priključenja mjernog mjesta na distributivnu mrežu, u smislu odredbe člana 89. stav 1. tačka a. Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom – u daljem tekstu: Opšti uslovi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/12 i 81/19) i u vidu omogućavanja potrošnje električne energije bez mjernih uređaja ili mimo njih u smislu odredbe člana 89. stav 1. tačka v. Opštih uslova. Takođe je detaljno obrazložen period, struktura i pravni osnov za obračun neovlašćeno utrošene električne energije od 22.10.2019. godine u iznosu od 23.092,66 KM i 5.529,51 KM. Uz izjašnjenje je kao dokazna podloga, priložena dokumentacija kojom je raspolagala protivna strana.

Regulatorna komisija je ocijenila da su stranke pribavile dovoljno dokaza na osnovu kojih se može pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje i donijeti odluka bez posebnog saslušanja stranaka na formalnoj raspravi i dodatnog izvođenja dokaza, pa je, na 145. redovnoj sjednici, održanoj 05.06.2020. godine, donijela zaključak o rješavanju ovog spora u skraćenom postupku, a sve u skladu sa članom 72. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju sporova i žalbi.

Pravna pouka: Na ovaj zaključak stranke mogu podnijeti komentare Regulatornoj komisiji i to u pisanoj formi i u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Predsjednik

Vladislav Vladičić